

Космонавтика кунугэр аналлаах тумуктуур бырааһынньык

Араас саастаах оҕолор белехтэре

Бэлэмнээтэ: Алексеева Анна Егоровна, «М. А. Алексеев аатынан Баппабаайы орто оскуолатын» оскуолаба киириэн иннинээҕи уерэхтээһин суһуе5ун иитээччитэ.

О5олорго ыалдьыт космической танаастаах Тигр киирэн кэлэр.

Тигр: О5олоор, космонавт буолан космоска кетуеххутун бабара5ыт дуо?

О5олор: Аһаа!

Тигр: Дьэ, оччо5о, кетуехпут иннигэр, таабырынна таайыахха уонна космоска туох наадатын толкуйдуохха эрэ.

Ыйга дылы чыычаах
кетен тийбэт, баран туспэт.

Ол оннугар тийэр
Тургэн (ракета).

Ракетаба суоппардаах,
Куйаары себулуур
Английскайды «астронавт»,
Нууччалыыта («космонавт»).

Космонавт торуоһун бэрэбиэркэлээт, тугу эрэ кэтэр,
ол танас кислороду уонна сылааһы хааччыйар. (Скафандр).

(О5олор таабырыннары таайаллар)

Тигр: О5олор, сепке эттигит, космоска кетерге космонавт буолуохха наада. Космонавтар саамай доруобуйалара учугэй дьоннор, ону билэ5ит дуу?
(О5олор эппиэттэрэ).

Ыьтааччы: Космоска кетер уустук дьыала, бэлэмнээх эрэ киһи кетер. Ким билэрий, куустээх, доруобай буоларга тугу гыныахха себуй?

О5олор: спорт араас керуннэринэн дьарыктаныахха сеп, зарядка оноруохха сеп...

Бытааччы: Сеп. Биһиги эмиэ бэлэмнэниэххэ, куус – сэниэ эбиннэххэ. Чэ кэлин, космической разминката оноруохха!

(Оболор физкультура инструкторын кытта разминка онороллор)

1. Космонавтарга аналлаах зарядка

(Физкультура инструктор ыттар. Тигр тахсан барар)



Бытааччы: Экипаж, бэлэмнит дуо? Икки хамаандаҕа арахсабыт. Маладьыастар. Саҕалыахпыт иннигэр бэлэмнэнэбит.

2 сорудах. «Ракета тутуу»

Хамаандаларга тэн ахсааннаах сымнаҕас модуллеры бэриллэр. Оболор ракета туталлар.



3 сорудах «Ракетанан кетуу»

Муостаба – «куйаарга» обо ахсааныттан бииринэн абыях тегурук фишкалар - «ракеталар» ууруллаллар. Космической музыка тыааатабына, оболор «куйаарга» суурэллэр, музыка тохтоотобуна - «ракеталарга киирэллэр». Сыры ахсын фишкалары кебурэтэн иһиллэр. Бутэник хаалбыт - обо кыайар.

Бытааччы:

Планеталарга кетерге

Биһигини тургэн ракеталар куутэллэр.

Ханнык планетаба бабарабыт, онно кетебут!

Ол эрэн, биир кистэлэн баар:

Хойутаабыкка миэстэ суох!

(Космической музыка тыаһыыр)

4 сорудах «Космической пазл хомуйуу»

Хартыынкалары хас да чааска кырыйыллар. Оболор пазл хамаанданан хомуйаллар.

5 сорудах «Скафандр кэтии»

Иитээччи кердерер, оболор утуктэллэр – пантомимика.

6 сорудах «Инопланетянин»

Бытааччы: Оболор космической считалка билэбит дуо?

Ракетанан кеппушпут

Куйаарга планетаба.

Кетен кэлэн туспушпут,

Тула керен уердубут:

Ким эрэ онно олорор.

(Считалка кеметунэн экирэтээччи «инопланетянин» талыллар, инопланетянин бэргэһэтин кэтэрдиллэр.)

Оболор:

Биһиги - Сир олохтоохторо,

Суурэбит – кетебут.

Чэ эрэ, биһигини сит,

Биир, икки ус, биһигини тут!

(Космической бэһиэлэй музыканан «Инопланетянин» оҕолору тутар. Тутуллубут оҕолор олорон иһэллэр).

Бытааччы: Оҕолор, соруудабы бары толордугут, аны билигин теттеру Сирбитигэр теннуебун. Кургутун баанын, учугэйдик олорун. Харахпытын симиэбин. *(Космической музыка тыаһыыр.)*

Бытааччы: Теттеру ахсааны аабыабын: биэс, туерт, ус, икки, биир!

Тигр: Хайа оҕолор, космоска, куйаарга баран кэлбиккитинэн, соруудахтары толорбуккутунан эбэрдэлиибин! Уонна наҕараадабын туттарыахпын баҕарабын! *(Оҕолор бэлэхтэрин туталлар).*

